



# Sepedi

# Kgato

3B



Ulwazi Lwethu ke projeke ye e tšweletšwago le go hwetša thušo ya mašeleng go tšwa go Mokgatlo wa Zenex ka maike mišetšo a go tšeletša dingwalwa tše di tlo go šikinya maikutlo a babadi ba maleme a se Afrika. Maike mišetšo a projeke ye ke go ruta le go thekga bana ba mephato ya fase go bala ka kwišišo. Dingwalwa tše di ngwadilwe ka dipolelo tše senyane tša Afrika ka tirišanommogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, le Saide. Methopo ka moka e tšweleditšwe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
**[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)**



Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) 4.0 International Licence

**Disclaimer:** You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.



Ulwazi  
Lwethu



# Dipoo di a Itefeletša



# Mpho Motlhodiemang



The logo consists of the text "UIwazi Lwethu" in a stylized font. The letters "U", "I", "w", "a", "z", "L", "w", "e", "t", and "h" are all outlined in orange. The letters "I", "w", "a", "z", "L", "w", "e", and "t" are filled with a green gradient, while "h" is filled with a brown gradient. The letter "h" has a small black dot at its top center.



Ditlhaka tše diswa  
aa & oo

Ditlhaka (poeletšo)  
kw & sw

#### Dipoo di a Itefeletša

Sepedi

Kgato: 3B

ISBN: 978-1-77981-595-8

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongwadi: Mpho Motlhodiemang

Mofetoledi: Sodi Sibiya

Moswantshi: Arty Musoke

Tlhagišo le Kalo: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatišo ya mathomo 2023.



Readers

Kgato 1

- Namune e nanana
- E ba bonolo Malebo
- Sebati le Segokgo
- Kamo o rata go penta
- Mollo
- Pokolo
- Lebile o a emaema
- Pula ya Semaka
- Go bala meropa
- Komelelo
- Yuna o gobetše
- Noga!
- Meriri e megolo
- Lerato la Gabo le Roro
- Di ka fofa?
- Bana ba go ba le mohola
- Sopo e bose
- Basesana ke Badiši
- Yuna o maketše
- Jobe ga a robale
- Ba ka Polaseng
- Tate o tla boa neng?
- Lerato la mafahlana
- Jase e Fetogile

Kgato 2

- Tsatsa wa sedi
- Go seketsa meetse
- Meetse a ka mo le ka mo
- Monyai wa mathaithai
- Šibelan sa Tinyiko
- Roko ya Mebalabala
- Tatso ya dijo tše baVenda
- Bula, Tswalela, Tšweletše
- Dieta tše Phuthi tše diswa
- Leseka la gauta
- Sebapadi sa Maemo
- Tšalatšala wa sengangele
- Kakanyo ye botse ya Mmira
- Dimpho
- Bolo e timetše
- Mmutla wa mahlajana

Kgato 3

- Sehlare sa Phodišo
- Kwena ya leswena
- Molemi Morweši le dikgabo
- Matwetwe le dithuthupiši
- Bose bja motepa
- Bophelo bja segwagwa
- Motswako o bohlokwa
- Mohlafi wa mogale
- Mothei wa dihlapi
- Ga ke rate merogo
- Ke tše kgolo go nna!
- Dipoo di a Itefeletša
- Mosetsana yo mabjoko
- Mehuta ya dinamelwa
- Seeta se se botse
- Dinose
- Bašimane ba bohlale
- Go fetoga
- O a hlobaela
- Setswalie sa nnete
- Bolwetši bja mpshikela

Kgato 4

- Phumo wa lethabo
- Ba bapala
- Molalatladi wa Lerato
- Setšo sa baVenda
- Tumo ya ga Moori ya phethagala
- Bolwetši bja dikolobe
- Ntombi o swara lehodu
- Pule o tiiša mmele
- Tate molaodi wa serapa sa diphoofolo

Kgato 5

- Go thuša Rakgolo go fola
- Mae a Kgarebong a timela
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Kgaugelo o tseba nako
- Peu ya mehlolo
- Re etela lešoka la diphoofolo
- Mehlare ya Afrika Borwa
- Toro ya ga Dimpho